

MALI AKCIONARI EUROFONDA PROTIV AUKCIJE

Kupili od sebe za 15 sada nude za 2 eura

Uprava Eurofonda danas prodaje 20.923 akcije Mimoze po dva eura, koje su od povezanog lica kupili 2009. godine po 15,29 eura



Prodat prošle godine za 6,5 miliona eura: Hotel Mimoza

Foto: S.LUKOVIĆ

A dvokat većeg broja malih akcionara Zatvorenog investicionog fonda Eurofond koji, više od godinu, ne mogu naplatiti svoja dospjela potraživanja, **Pavle Radonjić**, nezadovoljan je što je za danas zakazana aukcijska prodaja 20.923 akcija HTP Mimoza iz Tivta, po početnoj cijeni od dva eura. Ove akcije su iz portfelja fonda.

Ukoliko ovaj paket bude prodat po početnoj cijeni akcionari Eurofonda, pretrpjeće štetu za oko 300.000 eura, jer je isti paket akcija od povezanog lica, tokom 2009. godine, fond kupio na berzi po prosječnoj cijeni od čak 15,29 eura.

"Negativno gledamo na tu prodaju, zbog čega ma-

njinski akcionari insistiraju da se isplate njihova potraživanja dok fond ima novca", istakao je Radonjić.

Ukupno 161 nesaglasni akcionar ZIF Eurofonda potražuje ukupno oko 5,8 miliona eura. Iz društva Euroinvest, koje upravlja fondom još prije mjesec su najavljivali isplatu prve rate u ukupnom iznosu od milion eura (ili 17-18 odsto potraživanja), ali od toga zasada nema još ništa.

Nesaglasni vlasnici akcija ZIF Eurofond, koji kontrolišu oko 15 odsto akcija, tražili su još u decembra 2014, da im za izlazak iz fonda, bude isplaćeno ukupno oko 5,7 miliona eura, ili oko 14 centi po akciji, koliko je iznosio tromje-

Grupa malih akcionara se tuži sa fondom, traži isplatu udjela od 5,7 miliona

sečni prosjek neto vrijednost jedne akcije.

"Privredni sud zakazao je za 14. april jedinstveno ročište za veći broj nesaglasnih akcionara, tako da i mi apelujemo na sud da što prije završi ovaj predmet i da mu da prioritet, kako manjinski akcionari ne bi izgubili ono što im je Zakon o investicionim fondovima dao. Strahujemo da bi fond mogao ostati bez novca", zaključio je Radonjić.

U skladu sa odredbom

člana 66 Pravila Montenegroberze AD, po zahtjevu Podgoričkog broker - dilera Podgorica, Odbor direktora berze je donio odluku o održavanju aukcije za prodaju akcija emitenta HTP Mimoza.

Za razliku od drugih investicionih fondova kod kojih su vrijedni manjinski paketi dionica u kompanijama nakon transformacije ostali u otvorenom investicionom fondu, to kod Eurofonda nije bio slučaj jer je taj dio imovine ranije kao kolateral bio založen za višemilionske kredite koji su povučeni kod Alpina banke u Lihtenštajnu, ali i kod nekih drugih banaka.

Najveći hotel HTP Mimoza prodat je prošle godine za 6,5 miliona eura. **M. M.**

EKONOMIJA

ekonomija@vijesti.me

vijesti

POSLOVANJE KOMPANIJA U 2015.

Dobit CGES smanjena za tri puta, na četiri miliona

Crnogorski elektroenergetski sistem (CGES) završio je prošlu godinu sa neto dobitkom od 4,02 miliona, tri puta manjim nego na kraju 2014.

Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi kompanije su na kraju decembra dostigli 31,57 miliona i bili su 15 odsto manji nego u uporednom periodu. Poslovni rashodi preduzeća su porasli 9,8 odsto na 26,4 miliona eura.

69

ZAHTEVA DOSTAVILI SU GRAĐANI PROŠLE SEMICE ZA UČEŠĆE U PROJEKTU HILJADU PLUS STANOVA.

GRAĐANI SU U PROJEKTU HILJADU PLUS STANOVA OD POČETKA PREDAJE DOKUMENTACIJE 21. MARTA, DOSTAVILI 601 APLIKACIJU. STAMBENI KREDITI DAJU SE PO KAMATI OD 3,99 ODSTO, NA 20 GODINA UZ UČEŠĆE OD PET ODSTO.

SVJETSKO TRŽIŠTE VALUTA

Dolar pada nakon poruka iz Federalnih rezervi



Kurs dolara na svjetskim valutnim tržištima protekle sedmice je oštro pao nakon poruke iz Federalnih rezervi (Fed), pa treba biti oprezan kada je u pitanju povećanja kamatnih stopa. Kurs dolara u odnosu na japanski jen pao je 1,2 odsto na 111,65 JPY. Američka valuta je oslabila i u odnosu na evropsku, pa je cijena eura skočila dva odsto na 1,139 USD.

Kursna lista

primjenjuje se od 04. aprila 2016. godine

VALUTA	KURS ZA 1 EURO
Australijski dolar	AUD 1.4884
Danska kruna	DKK 7.4503
Kanadski dolar	CAD 1.4894
Japanski jen	JPY 128.07
Hrvatska kuna	HRK 7.5105
Bugarski lev	BGN 1.9558
Češka kruna	CZK 27.030
Mađarska forinta	HUF 313.30
Švedska kruna	SEK 9.2413
Turska lira	TRY 3.2285
Ruska rublja	RUB 77.543
Kineski juan	CNY 7.3903
Švajcarski franak	CHF 1.0946
Britanska funta	GBP 0.7989
Američki dolar	USD 1.1432

Profit Jugopetrola u prošloj godini iznosi 4,9 miliona eura i za oko 180 hiljada eura je veća nego godinu ranije.

Prema izvještaju sa Montenegro berze, poslovni prihod kompanije iznosio je 137 miliona eura i za čak 36 miliona je manji nego u 2014. Ova razlika je nastala zbog velikog pada cijena goriva, ali nije uticala na profit jer je iz istog razloga smanjena cijena i goriva kojeg su oni kupovali.

Rashodi su zbog toga smanjeni sa 169 na 131 milion eura, od čega je trošak za nabavnu cijenu prodate robe pao sa 151 na 116 miliona eura. Troškovi zarada i drugih primanja pali su za 7,1 na

POSLOVANJE U 2015. GODINI

Profit Jugopetrola 4,6 miliona eura

Foto: V.BELOJEVIĆ



Prilohi i rashodi manji zbog pada cijena goriva

pet miliona eura.

Kako je navedeno prošlogodinjia dobit po akciji iznosi 1,06 eura. Jugopetrol ima i dodatnu neraspoređenu dobit iz ranijeg perioda od 9,4 miliona eura.

Broj zaposlenih u kompaniji smanjen je sa 142 na 130 u 2015. godini.

Kompanijom upravlja grčki Helenik petroleum koji ima 54 odsto akcija.

U izvještaju je navedeno da postoje tri velika sudska postupka, jedan u kojem država tuži Jugopetrol i traži povratak petrolejskih postrojenja u Luci Bar i Lipcima. Jugopetrol ima dvije tužbe od Montenegro bonusa koji traži odštetu od 11 i 7,5 miliona jer nije mogao da koristi ove instalacije. **G. K.**